

## P RNA: 39 species

base #1	base #2	Base Pairs	Mismatches
9	73	30CG ; 8 UG ; 1 UA	0
10	72	25CG ; 14 UG	0
12	70	37GC	2
13	69	29AU ; 10GU	0
14	68	35CG ; 4UG	0
17	64	36UG ; 3CG	0
18	63	38CG ; 1UG	0

## SRP RNA: 43 species

base #1	base #2	Base Pairs	Mismatches
2	18	23GC ; 13GU ; 1AU	6
4	16	20GC ; 12GU ; 2AU	9
5	15	27GU ; 9AU ; 1UG	6
6	14	35CG ; 3UG ; 3UA	2
7	13	25CG ; 10UG 0 2AU	6

## tmRNA: 52 species

base #1	base #2	Base Pairs	Mismatches
11	23	37CG ; 7UG ; 2AU; 3UA	3
13	21	52 GC	0
10	24	39UG; 2CG ; 1AU ; 4UA	6
12	22	36UG ; 1AU ; 8UA	7